

**Mjere i odgovornosti primjene u slučaju epizode PRIPRAVNOST**

<b>PRIPRAVNOST</b>		
<b>Rb.</b>	<b>Mjera</b>	<b>Odgovornost primjene</b>
1.	Intenziviranje čišćenja i pranja cesta od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija u skladu sa vremenskim uslovima i pri tome ne narušavajući bezbjednost učesnika u saobraćaju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Upravitelji cesta na području Kantona Sarajevo (JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH, Direkcija za ceste Kantona Sarajevo,</li> <li>– Općine,</li> <li>– KJKP Rad</li> </ul>
2.	Primjena „mokrog postupka“ sa otopinom za obaranje koncentracije čestica za zimsko održavanje cesta, od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Upravitelji cesta na području Kantona Sarajevo (JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH, Direkcija za ceste Kantona Sarajevo,</li> <li>– Općine,</li> <li>– KJKP Rad</li> </ul>
3.	Apeli stanovništvu da smanje broj vozila u prometu korištenjem jednog vozila za više osoba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Služba za protokol i press Kantona Sarajevo i druge institucije koje se bave poslovima prijema i prenosa informacija,</li> <li>– MUP</li> </ul>
4.	Pojačan inspeksijski nadzor nad gradilištima	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kantonalna uprava za inspeksijske poslove u koordinaciji sa općinskim inspekcijama</li> </ul>
5.	Upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Služba za protokol i press Kantona Sarajevo i druge institucije koje se bave poslovima prijema i prenosa informacija</li> <li>– J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo</li> </ul>
6.	Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan, a koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2°C, te pređu na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša,</li> <li>– Ministarstvo privrede</li> <li>– Pravna i fizička lica sa Liste koja u svojoj djelatnosti imaju emisiju zagađujućih materija u zrak</li> </ul>
7.	Maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prevoza, koji ne zagađuju okoliš (trolejbusi, tramvaji i autobusi na CNG).	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ministarstvo saobraćaja,</li> <li>– GRAS,</li> <li>– Centrotrans</li> </ul>

**Mjere i odgovornosti primjene u slučaju epizode PRIPRAVNOST**

8.	Upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka.	– Služba za protokol i press Kantona Sarajevo i druge institucije koje se bave poslovima prijema i prenosa informacija
9.	Upozorenje građanima koji koriste čvrste energente za zagrijavanje prostora da je kažnjivo odlaganje vrelog pepela u kontejnere za komunalni otpad	– Služba za protokol i press, – KJKP "Rad" – Služba komunalnih redara
10.	Upozorenje ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole.	– Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, – J.U. Zavod za javno zdravstvo KS
11.	Upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru i u postrojenjima koja nisu namijenjena za spaljivanje otpada uz pojačan inspeksijski nadzor. Mjere se posebno odnose na pravna i fizička lica koja u svojoj djelatnosti produkuju otpad koji je sagoriv, poput otpadnih ulja, automobilskih guma, ambalaže i sl.	– Kantonalna uprava za inspeksijske poslove, – općinske inspekcije, – Služba komunalnih redara.
12.	Pojačan inspeksijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera.	– Kantonalna uprava za inspeksijske poslove, – općinske inspekcije
13.	Poziv pravnim licima da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prevoza i gradskih saobraćajnica.	– Služba za protokol i press Kantona Sarajevo i druge institucije koje se bave poslovima prijema i prenosa informacija
14.	U zoni A: "Zabrana kretanja automobila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspeksijskih organa uz asistenciju organa MUP-a, te zabrana kretanja teretnih vozila čiji motori imaju normu EURO1 i manju u skladu sa članom 95. Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo (Sl. novine KS 30/17) Ovo se ne odnosi na vozila policije, inspekcije, javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila invalidnih lica, i vozila hitnih intervencija (civilne zaštite, hitne pomoći, vatrogasaca).	– Ministarstvo saobraćaja, – MUP, – Kantonalna uprava za inspeksijske poslove (saobraćajna i cestovna inspekcija)

**Mjere i odgovornosti primjene u slučaju epizode PRIPRAVNOST**

15.	Upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Eko-telefon br. 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.	– Služba za protokol i press Kantona Sarajevo i druge institucije koje se bave poslovima prijema i prenosa informacija
16.	Ostale mjere za koje općinske/gradske službe civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka.	– Službe civilne zaštite